

**Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica d.o.o.
LLC Center for Ecotoxicological Research Podgorica**




CETI 780.101.01

SEKTOR ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU I ZAŠTITU OD ZRAČENJA

Podgorica, 08.06.2022. godine
Broj: 00-969/5

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA MONITORINGA VAZDUHA NA TERITORIJI GLAVNOG GRADA PODGORICE U 2021-2022. GODINI



NARUČILAC POSLA: GLAVNI GRAD PODGORICA

**NOSILAC POSLA: CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA
PODGORICA D.O.O**

PODGORICA , JUN 2022.

Izvještaj izradili:	
Radomir Žujović, šef Jedinice za mjerjenje kvaliteta vazduha i terenske poslove	
Siniša Popović, samostalni stručni saradnik u Jedinici za mjerjenje kvaliteta vazduha i terenske poslove	
Mišljenje, tumačenje rezultata:	
Radomir Žujović, šef Jedinice za mjerjenje kvaliteta ambijentalnog vazduha i uslova radne sredine	
Terenska ispitivanja i uzorkovanje izvršili:	
Radomir Žujović, šef Jedinice za mjerjenje kvaliteta vazduha i terenske poslove	
Siniša Popović, samostalni stručni saradnik u Jedinici za mjerjenje kvaliteta vazduha i terenske poslove	
Petar Galičić, tehničar za terenske poslove u Jedinici za mjerjenje kvaliteta vazduha i terenske poslove	
Dejan Koljčević, tehničar za terenske poslove u Jedinici za mjerjenje kvaliteta vazduha i terenske poslove	
Ilija Rešetar, tehničar za terenske poslove u Jedinici za mjerjenje kvaliteta vazduha i terenske poslove	
Mitar Pavićević, tehničar za terenske poslove u Jedinici za mjerjenje kvaliteta vazduha i terenske poslove	
Laboratorijska ispitivanja izvršili:	
Siniša Popović, samostalni stručni saradnik u Jedinici za mjerjenje kvaliteta vazduha i terenske poslove	
Anja Babić, samostalni stručni saradnik u Jedinici za analitiku u gasnoj hromatografiji	
Ivana Bulatović, samostalni stručni saradnik u Jedinici za hemijsku analitiku	
Tanja Bašanović, hemijski tehničar u Jedinici za hemijskih elemenata	
Predrag Strugar, hem.tehničar u Jedinici za analitiku u gasnoj hromatografiji	
V.D Direktor sektora za laboratorijsku dijagnostiku i zaštitu od zračenja dr Nikola Svrkota, dipl.fiz.	

SADRŽAJ

Uvod.....	4
Mjerene zagađujuće materije.....	4
Mjerna mjesta.....	4
Opis makrolokacije i mikrolokacija	5
Metode i oprema za mjerjenje i analizu.....	7
Metode	7
Oprema korišćena u realizaciji mjerena	8
Zakonodavni okvir/primijenjeni zakonski propisi.....	8
Prikaz rezultata mjerena/ način obrade i analize podataka	9
Tabelarni i grafički prikaz rezultata mjerena na lokaciji „Zagorič–Piperska ulica“	10
Komentar rezultata mjerena na lokaciji “Zagorič – Piperska ulica”	19
Tabelarni i grafički prikaz rezultata mjerena na lokaciji kod tržnog centra Delta City	20
Komentar rezultata mjerena na lokaciji kod tržnog centra „Delta City“	29
Tabelarni i grafički prikaz rezultata mjerena na lokaciji Stari Aerodrom, bul, Josipa Broza,.....	30
(raskrsnica kod hipermarketa VOLI)	30
Komentar rezultata mjerena na lokaciji Stari Aerodrom, bul. Josipa Broza (kod hipermarketa VOLI).....	39
ZAKLJUČCI	40
PREDLOG MJERA ZA POBOLJŠANJE KVALITETA AMBIJENTALNOG VAZDUHA U PODGORICI	42

Uvod

Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica D.O.O. (CETI), je realizovao ispitivanje kvaliteta vazduha u skladu sa Programom monitoringa vazduha na teritoriji Glavnog grada Podgorice u periodu ljeto 2021-proljeće 2022. godine.

U skladu sa zahtjevom (postupak javnih nabavki) br.10/21 od 16.03.2021. godine i Programom monitoringa za period jun 2021-maj 2022. godine mjerjenjima kvaliteta vazduha obuhvaćene su dvije lokacije koje će biti reprezent uticaja saobraćaja na kvalitet ambijentalnog vazduha u Glavnem gradu i jedna lokacija koja je izvan direktnog uticaja saobraćaja, kako bi se sagledao uticaj korišćenja ogrijevnog drveta i drugih fosilnih goriva koja se koriste za grijanje u domaćinstvima na dati segment životne sredine. Mjerjenjima kvaliteta vazduha na području Glavnog grada Podgorice, u skladu sa Programom, pristupilo se na način da se prati kvalitet vazduha u četiri četrnaestodnevna ciklusa, dvije sedmice za svako od godišnjih doba, na tri lokacije (mjerna mjesta) i to:

- Naselje Stari Aerodrom (Bulevar Josipa Broza Tita).
- Naselje Zagorič, na potezu između Piperske ulice i brijege Morače, lokacija u urbanom dijelu Podgorice, izvan direktnog uticaja saobraćaja i
- Delta City, na lokaciji pod direktnim uticajem saobraćaja.

Mjerene zagađujuće materije

Monitoringom je obuhvaćeno mjerjenje svih osnovnih zagađujućih materija (predstavljenih u tabeli 1) propisanih Uredbom o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha ("Sl.list Crne Gore", br. 25/12).

Tabela 1. Mjerjenje/ analizirane zagađujuće materije

R. b.	Formula	Naziv zagađujuće materije	Mjerna jedinica	Vrijeme usrednjavanja
1.	SO ₂	sumpor dioksid	µg/m ³	1sat 24sata
2.	NO	azot monoksid	µg/m ³	1sat 24sata
3.	NO ₂	azot dioksid	µg/m ³	1sat 24sata
4.	NO _x	ukupni oksidi azota izraženi kao azot dioksid	µg/m ³	1sat 24sata
5.	O ₃	ozon	µg/m ³	8 sati
6.	CO	ugljen monoksid	mg/m ³	8 sati
7.	PM ₁₀	suspendovane čestice sa prečnikom manjim od 10µm	µg/m ³	24 sata
8.	C ₆ H ₆	benzen	µg/m ³	24 sata
Analiza zbirnih sedmičnih uzoraka suspendovanih čestica PM₁₀ na sadržaj :				
7.1.	Pb	olovo	µg/m ³	Sedam dana
7.2.	Cd	kadmijum	ng/m ³	Sedam dana
7.3.	As	arsen	ng/m ³	Sedam dana
7.4.	Ni	nikal	ng/m ³	Sedam dana
7.5.	BaP	benzo(a)piren	ng/m ³	Sedam dana

Mjerna mjesta

Mjerna mjesta su definisana Programom monitoringa dok je izbor mikrolokacija, bio uslovljjen infrastrukturom potrebnom za rad mjerne opreme instalisane u mobilnoj stanicu, dostupnim priključcima električne energije. Prilikom odabira pozicija, mikrolokacija, uzeti su u obzir sledeći činioci: izvori ometanja, sigurnost, pristup, vidljivost mjesta uzorkovanja u odnosu na okruženje. Mjerna mjesta i koordinate istih su predstavljeni u tabeli 1 i slikama 1-4.


Tabela 1. Spisak mjernih mjesta

Mjerno mjesto (MM)	Geografska širina	Geografska dužina
Naselje Stari Aerodrom	42°25'41.83"N	19°16'16.33"E
Naselje Zagorič	42°27'31.51"N	19°15'58.76"E
Delta City (kod tržnog centra)	42°26'14.15"N	19°14'01.62"E

Opis makrolokacije i mikrolokacija

Mjerna mjesta: Bulevar Josipa Broza, kod supermarketa VOLI i Delta City instalisana su u blizini prometnih saobraćajnica, raskrsnica, radi procjene zagadenja koje potiče od saobraćaja.


Mjerno mjesto: naselje Zagorič je instalisano u stambenoj četvrti, izvan direktnog uticaja saobraćajnica, raskrsnica i drugih lokalnih emitera kao što su benzinske pumpe itd.



Slika 1. Makrolokacija, prikaz lokacija mjernih mjesta u Glavnom gradu



Slika 2. Mikrolokacija mjernog mjesta na Starom Aerodromu



Slika 3. Mikrolokacija mjernog mjesta-naselje Zagorič



Slika 4. Mikrolokacija mjernog mjeseta-Delta City

Metode i oprema za mjerjenje i analizu

Metode

Za realizaciju mjerena u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha ("Sl. list Crne Gore", br. 21/11, 32/16) korišćene su standardne, referntne metode predstavljene u tabeli 3.

Tabela 3. Standardne, referentne metode

Standardna referentna metoda / naziv	Oznaka
Standardana metoda za mjerjenje koncentracije sumpor dioksida ultraljubičastom fluorescencijom	MEST EN 14212
Standardna metoda za mjerjenje koncentracije azot monoksida i azot dioksida hemiluminiscencijom	MEST EN 14211
Standardna metoda za određivanje koncentracije ugljen monoksida nedisperzivnom infracrvenom spektroskopijom	MEST EN 14626
Standardna metoda za određivanje koncentracije ozona ultraljubičastom fotometrijom	MEST EN 14625
Standardna gravimetrijska metoda mjerena za određivanje masene koncentracije suspendovanih čestica PM ₁₀ ili PM _{2,5}	MEST EN 12341
Standardna metoda za određivanje benzena u ambijentalnom vazduhu putem automatskog uzorkovanja pumpom sa gasnom hromatografijom na licu mjesta	MEST EN 14662-3
Standardna metoda za određivanje koncentracije benzo(a)pirena u vazduhu ambijenta	MEST EN 15549
Standardna metoda za dredivanje koncentracije Pb, As, Cd i Ni u uzorcima PM ₁₀ čestica	MEST EN 14902

Metode navedene u tabeli su akreditovane u skladu sa standardom MEST SCS ISO/IEC 17025, od strane Crnogorskog Akreditacionog Tijela. Za postizanje kvaliteta podataka primjenjeni su svi QA/QC postupci u skladu sa primjenjenim referentnim metodama i sledljivošću do standarda MEST SCS ISO/IEC 17025

Oprema korišćena u realizaciji mjerena

Mjerenja su vršena sa mobilnom mjernom stanicom koja je opremljena sistemom za uzorkovanje vazduha i mjernom opremom za gasovite polutante i uzorkovanje PM₁₀, a analiza prikupljenih uzoraka instrumentalnom opremom, tabela 4.

Tabela 4. Spisak opreme

Mjerna/terenska oprema instalirana u mobilnoj stanici		
Naziv mjerila/opreme	Proizvođač	Model
Ambijentalni CO monitor	Horiba	APMA 360
Ambijentalni NOx monitor		APNA 370
Ambijentalni O ₃ monitor		APOA 370
Ambijentalni SO ₂ monitor		APSA 370
Ambijentalni BTX monitor	Chromatotec	Airmo BTX
Sekvencijalni uzorkivač suspendovanih čestica PM ₁₀	Sven Leckel	SEQ47/50, LVS3
Instrumentalna laboratorijska oprema		
Gasno maseni hromatograf GCMS – QP 5050 Shimadzu		
ICP Spektrometar Thermo 6300 iCAP		
Atomski apsorppcioni spektrofotometar AA – 6701F Shimadzu		
Analitička Vaga Sartorius (tip:BP 211 D; klasa tačnosti I, najmanji podiok d=0,00001 g)		

Mjerna nesigurnost instrumenata zadovoljava ciljeve kvaliteta podataka i procijenjena je na osnovu tipskih odobrenja i testova radnih karakteristika u referentnim laboratorijama, u skladu sa relevantnim normama.

Zakonodavni okvir/primjenjeni zakonski propisi

Indikativna mjerena kvaliteta vazduha, obrada i analiza rezultata su vršena u skladu sa sledećom zakonskom regulativom:

- Zakonom o zaštiti vazduha („Sl. list Crne Gore“, br. 25/10, 40/11, 43/15),
- Uredbom o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha („Sl. list Crne Gore, br. 25/12),
- Pravilnikom o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha („Sl. list Crne Gore“, br. 21/11, 32/16, u daljem tekstu Pravilnik),
- Uredbom o uspostavljanju mreže mjernih mesta za praćenje kvaliteta vazduha („Sl. list Crne Gore“, br. 44/10, 13/11, 64/18).

Prikaz rezultata mjerenja/ način obrade i analize podataka

Rezultati mjerenja su predstavljeni:

a) tabelarno:

- Srednje, minimalne, maksimalne, medijana i C_{98} 24-časovnih i jednočasovnih vrijednosti svih izvršenih mjerena na godišnjem nivou (četiri četrnaestodnevna mjerna ciklusa), sa brojem validnih mjerena, brojem časova i dana prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti za: SO_2 , NO_2 , PM_{10} , benzen i srednje, minimalne, maksimalne, medijana i C_{98} maksimalnih dnevних osmočasovnih srednjih vrijednosti za ugljen monoksid i ozon, upoređene sa propisanim graničnim, ciljnim vrijednostima,
- Za suspendovane čestice PM_{10} , a u skladu sa Pravilnikom predstavljen je i percentil $C_{90.4}$,
- Srednje godišnje vrijednosti sadržaja teških metala (Pb, Cd, As i Ni) i benzo(a)pirena u zbirnim uzorcima suspendovanih čestica PM_{10} uporedno sa propisanim graničnim, ciljnim vrijednostima.

b) grafički:

- Dnevne srednje vrijednosti PM_{10} i sumpor dioksida uporedno sa propisanim GV,
- Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti za ozon i ugljen monoksid uporedno sa GV i CV,
- Jednočasovne srednje vrijednosti sumpor dioksida i azotnih oksida uporedno sa GV.

c) statistički:

Za svaku zagađujuću materiju, na svakom mjernom mjestu prikazan je:

- ukupan broj 24-časovnih mjerena,
- srednja dnevna vrijednost-koncentracija (u daljem tekstu 24-časovna vrijednost) za navedeni mjerni period,
- minimalna, najmanja 24- časovna vrijednost za navedeni mjerni period,
- maksimalna, najveća 24- časovna vrijednost za navedeni mjerni period,
- medijana ili centralna vrijednost, tj. vrijednost od koje je 50% rezultata 24-časovnih vrijednosti manje ili veće,
- ukupan broj jednočasovnih mjerena,
- srednja jednočasovna vrijednost za navedeni mjerni period,
- minimalna, najmanja jednočasovna vrijednost za navedeni mjerni period,
- maksimalna, najveća jednočasovna vrijednost za navedeni mjerni period,
- medijana ili centralna vrijednost, tj. vrijednost od koje je 50% rezultata jednočasovnih vrijednosti manje ili veće,
- C_{98} percentil, vrijednost od koje je 98% vrijednosti niže,
- broj prekoračenja propisane granične vrijednosti,
- i identična statistika maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ozona i ugljen monoksida,
- $C_{90.4}$ percentil, vrijednost od koje je 90,4% vrijednosti niže (za obradu rezultata mjerena PM_{10}).

Oznake i skraćenice upotrebljene u tabelama i na slikama:

- GV (SDV)-granična vrijednost (srednja dnevna vrijednost),
- GV(MD8hSV)-granična vrijednost (max. dnevna osmočasovna srednja vrijednost),
- GV (SGV)- granična vrijednost (srednja godišnja vrijednost),
- CV (MD8hSV)-ciljna vrijednost (max. dnevna osmočasovna srednja vrijednost),


Takođe je prikazana učestalost pojavljivanja visokih koncentracija zagađujućih materija u odnosu na GV i CV.

Tabelarni i grafički prikaz rezultata mjerena na lokaciji „Zagorič-Piperska ulica“

Statistička obrada dnevnih srednjih vrijednosti suspendovanih čestica PM₁₀, jednočasovnih srednjih vrijednosti sumpor dioksida i azotnih oksida, 24-časovnih vrijednosti sumpor dioksida, benzena i maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ozona i ugljen monoksida, je prikazana u tabelama i graficima po zagađujućim materijama.

Suspendovane čestice PM₁₀Tabela 5. Statistička obrada rezultata mjerena PM₁₀


Broj 24-časovnih mjerena	56
Vremenska pokrivenost podacima na godišnjem nivou (%), VP	15,34
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	40,91
Minimalna 24-časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	8,33
Maksimalna 24-časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	114,73
Medijana 24-časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	29,82
C _{90,4} 24-časovnih vremena usrednjavanja	87,88
Broj prekoračenja 24-časovne GV	14
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Dnevna srednja vrijednost	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Slika 5. Uporedni prikaz dnevnih srednjih vrijednosti PM₁₀


Sumpor dioksid

Tabela 6. Statistička obrada rezultata mjerjenja sumpor dioksida

Broj jednočasovnih mjerena	1338
Vremenska pokrivenost podacima na godišnjem nivou (%), VP	15,33
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	3,51
Minimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1,25
Maksimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	12,31
Medijana jednočasovnih vremena usrednjavanja	3,385
C ₉₈ percentil jednočasovnih vremena usrednjavanja	6,27
Broj 24-časovnih mjerena	56
Vremenska pokrivenost podacima na godišnjem nivou (%), VP	15,34
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	3,50
Minimalna 24-časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1,97
Maksimalna 24-časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	5,30
Medijana 24-časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	3,61
C ₉₈ percentil 24-časovnih vremena usrednjavanja	4,96
Broj prekoračenja časovne GV	0
Broj prekoračenja 24-časovne GV	0
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Jednočasovna srednja vrijednost	350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Ne smije biti prekoračena preko 24 puta godišnje
Dnevna srednja vrijednost	125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Ne smije biti prekoračena preko 3 puta godišnje



Slika 6. Uporedni prikaz jednočasovnih srednjih vrijednosti sumpor dioksida




Slika 7. Uporedni prikaz dnevnih srednjih vrijednosti sumpor dioksida

Azot monoksid

Tabela 7. Statistička obrada rezultata mjerjenja azot monoksida

Broj jednočasovnih mjerjenja	1338
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	17,91
Minimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0,33
Maksimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	219,14
Medijana jednočasovnih vremena usrednjavanja($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	7,355




Slika 8. Jednočasovne srednje vrijednosti azot monoksida

Azot dioksid

Tabela 8. Statistička obrada rezultata mjerjenja azot dioksida

Broj jednočasovnih mjerena	1338
Vremenska pokrivenost podacima na godišnjem nivou (%), VP	15,33
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	22,44
Minimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0,34
Maksimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	163,18
Medijana jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	19,23
C_{98} percentil jednočasovnih vremena usrednjavanja	56,39
Broj prekoračenja jednočasovne GV	0
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Jednočasovna srednja vrijednost	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$




Slika 9. Uporedni prikaz srednjih jednočasovnih vrijednosti azot dioksida

Ukupni oksidi azota izraženi kao NO₂

Tabela 9. Statistička obrada rezultata ukupnih oksida azota

Broj jednočasovnih mjerjenja	1338
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	55,39
Minimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2,20
Maksimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	403,57
Medijana jednočasovnih vremena usrednjavanja($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	40,41




Slika 10. Jednočasovne srednje vrijednosti ukupnih oksida azota

Ozon

Tabela 10. Statistička obrada rezultata mjerenja ozona

Broj max. dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti	56
Vremenska pokrivenost podacima na godišnjem nivou (%), VP	15,34
Srednja vrijednost max. dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	66,11
Minimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	23,87
Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	103,98
Mediana maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	63,30
C ₉₈ percentil max. dnevnih osmočasovnih srednjih vremena usrednjavanja	103,73
Broj 24-časovnih mjerena	56
Vremenska pokrivenost podacima na godišnjem nivou (%), VP	15,34
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	50,52
Minimalna 24-časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	18,37
Maksimalna 24-časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	90,38
Medijana 24-časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	51,60
C ₉₈ percentil 24-časovnih vremena usrednjavanja	86,59
Broj prekoračenja mak.dnevne osmočasovne srednje CV	0
Period usrednjavanja	
Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost	
Ciljna vrijednost	
$120 \mu\text{g}/\text{m}^3$	




Slika 11. Uporedni prikaz maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ozona

Ugljen monoksid

Tabela 11. Statistička obrada rezultata mjerena ugljen monoksida

Broj max. Dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti	56
Vremenska pokrivenost podacima na godišnjem nivou (%), VP	15,34
Srednja vrijednost max. Dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti (mg/m^3)	1,02
Minimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost (mg/m^3)	0,22
Maksimalna dnevna osmočasovna srednjih vrijednosti (mg/m^3)	4,04
Mediana maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti (mg/m^3)	0,50
C_{98} percentil max. Dnevnih osmočasovnih srednjih vremena usrednjavanja	3,72
Broj 24-časovnih mjerena	56
Vremenska pokrivenost podacima na godišnjem nivou (%), VP	15,34
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja (mg/m^3)	0,63
Minimalna 24-časovna vrijednost (mg/m^3)	0,17
Maksimalna 24-časovna vrijednost (mg/m^3)	2,09
Medijana 24-časovnih vremena usrednjavanja	0,41
C_{98} percentil 24-časovnih vremena usrednjavanja	1,93
Broj prekoračenja max.dnevne osmočasovne srednje GV	0
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost	10 mg/m^3



Slika 12. Uporedni prikaz maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ugljen monoksida

Benzen

Tabela 12. Statistička obrada rezultata mjerena benzena

Broj 24-časovnih mjerena	56
Vremenska pokrivenost podacima na godišnjem nivou (%), VP	15,34
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1,28
Minimalna 24-časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0,30
Maksimalna 24-časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	3,18
Medijana 24-časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1,09
C ₉₈ percentil 24-časovnih vremena usrednjavanja	2,71
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Godišnja srednja vrijednost	5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Teški metali i benzo (a) pirenTabela 13. Godišnje statističke vrijednosti sadržaja teških metala i benzo(a)pirena u PM₁₀

	Pb	Cd	As	Ni	Benzo (a) piren
	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	ng/ m^3			
Csr.	<0,015	<0,5	<0,5	1.22	3.12
GV	0,5				
Ciljna vrijednost		5	6	20	1

Komentar rezultata mjerena na lokaciji "Zagorič - Piperska ulica"

- Tokom 56 dana mjerena u četiri sezone 14 dana dnevne srednje vrijednosti suspendovanih čestica PM₁₀ su bile iznad propisane norme od 50 µg/m³.

Izračunati percentil 90.4 za PM₁₀ koji se koristi za ocjenu kvaliteta vazduha kod povremenih mjerena (87,88 µg/m³), je iznad propisane granične vrijednosti.

- Sve vrijednosti sumpor dioksida, izmjerene tokom povremenih mjerena u četiri sezone 2021/2022 i posmatrane u odnosu na jednočasovnu srednju vrijednost i dnevnu srednju vrijednost, su bile ispod propisanih graničnih vrijednosti od 350 µg/m³ odnosno 125 µg/m³.
- Sve jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida na ovoj lokaciji u toku 2021/2021. su bile ispod propisane granične vrijednosti (200 µg/m³). Srednja godišnja vrijednost azot dioksida na lokaciji „Zagorič“ je takođe ispod propisane granične vrijednosti.
- Sve maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ugljen monoksida su bile ispod propisane granične vrijednosti.
- Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ozona su svih 56 dana mjerena bile ispod propisane ciljne vrijednosti.
- PM₁₀ su analizirane na sadržaj teških metala za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou.
Sadržaj olova, računat kao srednja vrijednost osam zbirnih sedmičnih uzoraka, je bio ispod propisane granične vrijednosti.
- Na isti način vršene su analize uzoraka na sadržaj arsena, kadmijuma i nikla. Rezultati analize pokazuju da su sadržaji kadmijuma, nikla i arsena bili ispod ciljne vrijednosti propisane radi zaštite zdravlja ljudi.
- Sadržaj benzo(a)pirena, srednja vrijednost osam zbirnih sedmičnih uzoraka PM₁₀ ovog polutanta je 3,12 ng/m³ u odnosu na propisanu ciljnu vrijednost od 1 ng/m³.


Tabelarni i grafički prikaz rezultata mjerena na lokaciji kod tržnog centra Delta City

Statistička obrada dnevnih srednjih vrijednosti suspendovanih čestica PM₁₀, jednočasovnih srednjih vrijednosti sumpor dioksida i azotnih oksida, 24-časovnih vrijednosti sumpor dioksida, benzena, maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ozona i ugljen monoksida, je prikazana u tabelama i graficima po zagađujućim materijama.

Suspendovane čestice PM₁₀

Tabela 14. Statistička obrada rezultata mjerena PM₁₀


Broj 24-časovnih mjerena	56
Vremenska pokrivenost podacima na godišnjem nivou (%), VP	15,34
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	38,19
Minimalna 24-časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	10,73
Maksimalna 24-časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	91,82
Medijana 24-časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	34,86
C _{90,4} 24-časovnih vremena usrednjavanja	60,82
Broj prekoračenja 24-časovne GV	11
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Dnevna srednja vrijednost	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Slika13 . Uporedni prikaz srednjih dnevnih vrijednosti PM₁₀


Sumpor dioksid

Tabela 15. Statistička obrada rezultata mjerenja sumpor dioksida

Broj jednočasovnih mjerena	1341
Vremenska pokrivenost podacima na godišnjem nivou (%), VP	15,31
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	3,52
Minimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0,78
Maksimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	11,40
Medijana jednočasovnih vremena usrednjavanja	3,40
C ₉₈ percentil jednočasovnih vremena usrednjavanja	7,11
Broj 24-časovnih mjerena	56
Vremenska pokrivenost podacima na godišnjem nivou (%), VP	15,34
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	3,26
Minimalna 24-časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1,18
Maksimalna 24-časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	6,89
Medijana 24-časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2,81
C ₉₈ percentil 24-časovnih vremena usrednjavanja	5,43
Broj prekoračenja časovne GV	0
Broj prekoračenja 24-časovne GV	0
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Jednočasovna srednja vrijednost	350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Ne smije biti prekoračena preko 24 puta godišnje
Dnevna srednja vrijednost	125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Ne smije biti prekoračena preko 3 puta godišnje



Slika 16. Uporedni prikaz jednočasovnih srednjih vrijednosti sumpor dioksida




Slika 17. Uporedni prikaz dnevnih srednjih vrijednosti sumpor dioksida

Azot monoksid

Tabela 16. Statistička obrada rezultata mjerena azot monoksida

Broj jednočasovnih mjerena	1341
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	31,30
Minimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0,30
Maksimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	257,38
Medijana jednočasovnih vremena usrednjavanja($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	8,97




Slika 18. Jednočasovne srednje vrijednosti azot monoksida

Azot dioksid

Tabela 17. Statistička obrada rezultata mjerena azot dioksida

Broj jednočasovnih mjerena	1341
Vremenska pokrivenost podacima na godišnjem nivou (%), VP	15,31
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	46,75
Minimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1,81
Maksimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	177,29
Medijana jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	41,34
C ₉₈ percentil jednočasovnih vremena usrednjavanja	140,23
Broj prekoračenja jednočasovne GV	0
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Jednočasovna srednja vrijednost	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$




Slika 19, Uporedni prikaz jednočasovnih mjerena azot dioksida

Ukupni oksidi azota izraženi kao NO₂

Tabela 18, Statistička obrada rezultata ukupnih oksida azota

Broj jednočasovnih mjerena	1341
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	107,63
Minimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2,85
Maksimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	493,78
Medijana jednočasovnih vremena usrednjavanja($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	86,32




Slika 20, Jednočasovne srednje vrijednosti ukupnih oksida azota

Ozon

Tabela 19, Statistička obrada rezultata mjerenja ozona

Broj max, dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti	56
Vremenska pokrivenost podacima na godišnjem nivou (%), VP	15,34
Srednja vrijednost max, dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	52,46
Minimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	16,85
Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	110,93
Mediana maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	48,95
C ₉₈ percentil max, dnevnih osmočasovnih srednjih vremena usrednjavanja	108,02
Broj 24-časovnih mjerena	56
Vremenska pokrivenost podacima na godišnjem nivou (%), VP	15,34
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	40,08
Minimalna 24-časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	13,95
Maksimalna 24-časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	78,13
Mediana 24-časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	38,08
C ₉₈ percentil 24-časovnih vremena usrednjavanja	77,20
Broj prekoračenja max,dnevne osmočasovne CV	0
Ciljna vrijednost	
Period usrednjavanja	Ciljna vrijednost
Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Granica tolerancije
	Nema




Slika 21, Uporedni prikaz maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ozona

Ugljen monoksid

Tabela 20, Statistička obrada rezultata mjerena ugljen monoksida

Broj max, dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti	56
Vremenska pokrivenost podacima na godišnjem nivou (%), VP	15,34
Srednja vrijednost max, dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti (mg/m^3)	0,95
Minimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost (mg/m^3)	0,20
Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost (mg/m^3)	3,08
Mediana maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti (mg/m^3)	0,73
C ₉₈ percentil max, dnevnih osmočasovnih srednjih vremena usrednjavanja	2,70
Broj 24-časovnih mjerena	56
Vremenska pokrivenost podacima na godišnjem nivou (%), VP	15,34
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja (mg/m^3)	0,64
Minimalna 24-časovna vrijednost (mg/m^3)	0,23
Maksimalna 24-časovna vrijednost (mg/m^3)	1,68
Mediana 24-časovnih vremena usrednjavanja	0,54
C ₉₈ percentil 24-časovnih vremena usrednjavanja	1,61
Broj prekoračenja max,dnevne osmočasovne srednje GV	0
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost	10 mg/m^3



Slika 22, Uporedni prikaz maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ugljen monoksida

Benzen

Tabela 21, Statistička obrada rezultata mjerena benzena

Broj 24-časovnih mjerena	56
Vremenska pokrivenost podacima na godišnjem nivou (%), VP	15,34
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1,92
Minimalna 24-časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0,19
Maksimalna 24-časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	4,81
Medijana 24-časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1,50
C ₉₈ percentil 24-časovnih vremena usrednjavanja	4,75
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Godišnja srednja vrijednost	5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Teški metali i benzo (a) pirenTabela 22, Godišnje statističke vrijednosti sadržaja teških metala i benzo(a)pirena u PM₁₀

	Pb	Cd	As	Ni	Benzo(a)piren
	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	ng/ m^3			
Csr,	<0,015	<0,5	<0,5	1,71	2,01
GV	0,5				
Ciljna vrijednost		5	6	20	1

Komentar rezultata mjerena na lokaciji kod tržnog centra „Delta City“

- Jedanaest dnevnih srednjih vrijednosti PM₁₀ u 56 dana validnih mjerena je bilo iznad propisane norme od 50 µg/m³.

Izračunati percentil 90,4 za PM₁₀ koji se koristi za ocjenu kvaliteta vazduha kod povremenih mjerena (60,82 µg/m³), je iznad propisane granične vrijednosti.

- Sve koncentracije sumpor dioksida izmjerene u periodu ljetu 2021-proleće 2022 posmatrane u odnosu na granične vrijednosti, (jednočasovnu srednju vrijednost i dnevnu srednju vrijednost) su bile ispod propisanih 350 µg/m³ odnosno 125 µg/m³.
- Sve srednje vrijednosti azot dioksida, jednočasovne i godišnja koncentracija, na ovoj lokaciji u periodu ljetu 2021-proleće 2022 su bile ispod propisanih graničnih vrijednosti.
- Sve maksimalne osmočasovne dnevne srednje vrijednosti ugljen monoksida su bile ispod propisane granične vrijednosti.
- Sve maksimalne osmočasovne dnevne srednje vrijednosti ozona su svih 56 dana mjerena bile ispod propisane ciljne vrijednosti.
- PM₁₀ su analizirane na sadržaj teških metala za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou.
Sadržaj olova, računat kao srednja vrijednost sedmičnih uzoraka, je bio ispod propisane granične vrijednosti, Sadržaji kadmijuma, nikla i arsena su bili ispod ciljne vrijednosti propisane radi zaštite zdravlja.
- Sadržaj benzo(a)pirena, srednja vrijednost zbirnih sedmičnih uzoraka suspendovanih čestica PM₁₀ je 2,01 ng/m³ u odnosu na propisanu ciljnu vrijednost od 1 ng/m³.


**Tabelarni i grafički prikaz rezultata mjerena na lokaciji Stari Aerodrom, bul, Josipa Broza,
(raskrsnica kod hipermarketa VOLI)**

Statistička obrada jednočasovnih srednjih vrijednosti sumpor dioksida i azotnih oksida, srednjih dnevnih vrijednosti suspendovanih čestica PM₁₀, sumpor dioksida, benzena, maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ozona i ugljen monoksida je prikazana u tabelama i grafički za svaki zagađujući parametar,

Suspendovane čestice PM₁₀

Tabela 19, Statistička obrada rezultata mjerena PM₁₀

Broj 24-časovnih mjerena	56	
Vremenska pokrivenost podacima na godišnjem nivou (%), VP	15,34	
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	45,10	
Minimalna 24-časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	8,38	
Maksimalna 24-časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	213,09	
Medijana 24-časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	35,99	
C _{90,4} 24-časovnih vremena usrednjavanja	83,09	
Broj prekoračenja 24-časovne GV	15	
Granične vrijednosti		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Dnevna srednja vrijednost	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$




Slika 13, Uporedni prikaz srednjih dnevnih vrijednosti suspendovanih čestica PM₁₀


Sumpor dioksid

Tabela 20, Statistička obrada rezultata mjerenja sumpor dioksida

Broj časovnih mjerena	1343	
Vremenska pokrivenost podacima na godišnjem nivou (%), VP	15,33	
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	3,36	
Minimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0,63	
Maksimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	12,71	
Medijana jednočasovnih vremena usrednjavanja	3,11	
C ₉₈ percentil jednočasovnih vremena usrednjavanja	7,36	
Broj 24-časovnih mjerena	56	
Vremenska pokrivenost podacima na godišnjem nivou (%), VP	15,34	
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	3,36	
Minimalna 24-časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1,24	
Maksimalna 24-časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	6,89	
Medijana 24-časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	3,25	
C ₉₈ percentil 24-časovnih vremena usrednjavanja	5,23	
Broj prekoračenja časovne GV	0	
Broj prekoračenja 24-časovne GV	0	
Granične vrijednosti		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Jednočasovna srednja vrijednost	350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Ne smije biti prekoračena preko 24 puta godišnje
Dnevna srednja vrijednost	125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Ne smije biti prekoračena preko 3 puta godišnje



Slika 14, Uporedni prikaz jednočasovnih srednjih vrijednosti sumpor dioksida




Slika 15, Uporedni prikaz dnevnih srednjih vrijednosti sumpor dioksida

Azot monoksid

Tabela 16. Statistička obrada rezultata mjerena azot monoksida

Broj jednočasovnih mjerena	1343
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	15,54
Minimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0,53
Maksimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	223,93
Medijana jednočasovnih vremena usrednjavanja($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	7,19




Slika 18. Jednočasovne srednje vrijednosti azot monoksida

Azot dioksid

Tabela 17. Statistička obrada rezultata mjerena azot dioksida

Broj jednočasovnih mjerena	1343
Vremenska pokrivenost podacima na godišnjem nivou (%), VP	15,33
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	29,35
Minimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0,31
Maksimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	132,41
Medijana jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	24,85
C ₉₈ percentil jednočasovnih vremena usrednjavanja	82,88
Broj prekoračenja jednočasovne GV	0
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Jednočasovna srednja vrijednost	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$




Slika 19, Uporedni prikaz jednočasovnih mjerena azot dioksida

Ukupni oksidi azota izraženi kao NO₂

Tabela 18, Statistička obrada rezultata ukupnih oksida azota

Broj jednočasovnih mjerena	1343
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	60,06
Minimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	3,11
Maksimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	381,58
Medijana jednočasovnih vremena usrednjavanja($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	47,27




Slika 20, Jednočasovne srednje vrijednosti ukupnih oksida azota

Ozon

Tabela 22, Statistička obrada rezultata mjerena ozona

Broj max, dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti	56,00
Vremenska pokrivenost podacima na godišnjem nivou (%), VP	15,34
Srednja vrijednost max, dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	61,20
Minimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	20,78
Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	118,54
Mediana maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	59,01
C ₉₈ percentil max, dnevnih osmočasovnih srednjih vremena usrednjavanja	116,17
Broj 24-časovnih mjerena	56,00
Vremenska pokrivenost podacima na godišnjem nivou (%), VP	15,34
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	47,11
Minimalna 24-časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	11,24
Maksimalna 24-časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	93,32
Medijana 24-časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	45,68
C ₉₈ percentil 24-časovnih vremena usrednjavanja	88,83
Broj prekoračenja max,dnevne osmočasovne CV	0
Ciljna vrijednost	
Period usrednjavanja	Ciljna vrijednost
Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Granica tolerancije	




Slika 17, Uporedni prikaz maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ozona

Ugljen monoksid

Tabela 23, Statistička obrada rezultata mjerena ugljen monoksida

Broj max, dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti	56
Vremenska pokrivenost podacima na godišnjem nivou (%), VP	15,34
Srednja vrijednost max, dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti (mg/m^3)	0,87
Minimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost (mg/m^3)	0,23
Maksimalna dnevna osmočasovna srednjih vrijednosti (mg/m^3)	6,59
Mediana maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti (mg/m^3)	0,50
C_{98} percentil max, dnevnih osmočasovnih srednjih vremena usrednjavanja	6,38
Broj 24-časovnih mjerena	56
Vremenska pokrivenost podacima na godišnjem nivou (%), VP	15,34
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja (mg/m^3)	0,56
Minimalna 24-časovna vrijednost (mg/m^3)	0,19
Maksimalna 24-časovna vrijednost (mg/m^3)	3,28
Medijana 24-časovnih vremena usrednjavanja	0,41
C_{98} percentil 24-časovnih vremena usrednjavanja	1,76
Broj prekoračenja max,dnevne osmočasovne srednje GV	0
Granične vrijednosti	
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost	10 mg/m^3
Granica tolerancije	
Nema	



Slika 18, Uporedni prikaz maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ugljen monoksida

Benzen

Tabela 24, Statistička obrada rezultata mjerena benzena

Broj 24-časovnih mjerena	56
Vremenska pokrivenost podacima na godišnjem nivou (%), VP	15,34
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2,53
Minimalna 24-časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0,55
Maksimalna 24-časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	12,42
Medijana 24-časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1,69
C ₉₈ percentil 24-časovnih vremena usrednjavanja	11,85
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Godišnja srednja vrijednost	5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Granica tolerancije
	Nema

Teški metali i benzo (a) pirenTabela 25, Godišnje statističke vrijednosti sadržaja teških metala i benzo(a)pirena u PM₁₀

	Pb	Cd	As	Ni	Benzo (a) piren
	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	ng/ m^3			
Csr,	<0,015	<0,5	<0,5	2,12	1,68
GV	0,5				
Ciljna vrijednost		5	6	20	1

**Komentar rezultata mjerena na lokaciji Stari Aerodrom, bul. Josipa Broza
(kod hipermarketa VOLI)**

- Petnaest dnevnih srednjih vrijednosti suspendovanih čestica PM₁₀ (56 dana validnih mjerena) je bilo iznad propisane norme od 50 µg/m³. Izračunati percentil 90,4 za PM₁₀ koji se koristi za ocjenu kvaliteta vazduha kod povremenih mjerena (83,09 µg/m³) je iznad propisane granične vrijednosti.
- Sve izmjerene koncentracije sumpor dioksida (jednočasovne srednje vrijednosti i dnevne srednje vrijednosti) u periodu ljetno 2021-peoljeće 2022, su bile ispod propisanih graničnih vrijednost od 350 µg/m³ odnosno 125 µg/m³.
- Sve jednočasovne srednje vrijednosti i godišnja srednja vrijednost azot dioksida u periodu ljetno 2021-proljeće 2022, na ovoj lokaciji su bile ispod propisanih graničnih vrijednosti.
- Sve maksimalne dnevne osmočasovne srednje koncentracije ugljen monoksida su bile ispod propisane granične vrijednosti.
- Maksimalne dnevne osmočasovne srednje koncentracije ozona su svih 56 dana mjerena bile ispod propisane ciljne vrijednosti.
- PM₁₀ su analizirane na sadržaj teških metala za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou, Sadržaj olova, računat kao srednja vrijednost sedmičnih uzoraka, je bio ispod propisane granične vrijednosti. Sadržaji kadmijuma, nikla i arsena su bili ispod ciljne vrijednosti propisane radi zaštite zdravlja ljudi.
- Srednja koncentracija osam zbirnih sedmičnih uzoraka benzo(a)pirena u suspendovanim česticama (PM₁₀) je 1.68 ng/m³ u odnosu na propisanu ciljnu vrijednost od 1 ng/m³.

ZAKLJUČCI

Za ocjenu kvaliteta vazduha u periodu ljetno 2021-proljeće 2022, korišćeni su rezultati povremenih mjerena (četiri četrnaestodnevna ciklusa mjerena) sa tri lokacije u Glavnem gradu, Prikaz stanja kvaliteta vazduha na svim lokacijama dat je po zagađujućim materijama:

SUMPOR DIOKSID-(SO₂)

Svi rezultati mjerena sumpor dioksida posmatrani u odnosu na propisanu legistativu, upoređeni su sa:

- propisanim graničnim vrijednostima za jednočasovne srednje vrijednosti ($350 \mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije se prekoračiti više od 24 puta u toku godine).
- srednje dnevne vrijednosti ($125 \mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije se prekoračiti više od tri puta u toku godine).

Koncentracije sumpor dioksida, kao jednočasovne srednje i dnevne srednje vrijednosti, na sve tri lokacije u Glavnem gradu su bile značajno ispod propisanih imisionih graničnih vrijednosti.

AZOT MONOKSID (NO)

Za azot monoksid nije propisana granična vrijednost već samo mjera kontrole.

AZOT DIOKSID- NO₂

Sumarni statistički podaci, koncentracije azot dioksida, (kao srednje jednočasovne i srednja godišnja vrijednost) na sve tri lokacije su posmatrani u odnosu na propisane granične vrijednosti za:

- jednočasovnu srednju vrijednost ($200 \mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije se prekoračiti više od 18 puta u toku godine).
- srednju godišnju vrijednost ($40 \mu\text{g}/\text{m}^3$).

Na tri mjerne pozicije, sve vrijednosti koncentracija azot dioksida izmjerene tokom četiri četrnaestodnevna mjerna ciklusa, su bile ispod propisanih graničnih vrijednosti.

UKUPNI OKSIDI AZOTA (NO_x) IZRAŽENI KAO NO₂

Za ukupne okside azota izražene kao azot dioksid je propisana granična vrijednost za zaštitu vegetacije od $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ na godišnjem nivou. Srednja vrijednost na godišnjem nivou ukupnih oksida azota izraženih kao NO₂ u Zagoriču je bila $55,39 \mu\text{g}/\text{m}^3$, Starom Aerodromu $60,06 \mu\text{g}/\text{m}^3$, a na lokaciji kod Delta City $107,63 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

SUSPENDOVANE ČESTICE PM₁₀

Za ocjenu kvaliteta vazduha u Glavnem gradu tokom četiri četrnaestodnevna mjerna ciklusa za period ljetno 2020 - proljeće 2021, su obrađena mjerena suspendovanih čestica PM₁₀ sa tri mjerne mjesta.

- U Zagoriču na lokaciji Piperska ulica, četrnaest dana dnevne srednje vrijednosti PM₁₀ su bile iznad propisane granične vrijednosti.
- Na lokaciji kod tržnog centra Delta City, jedanaest dnevnih srednjih vrijednosti PM₁₀ je bilo iznad propisane granične vrijednosti.
- Na lokaciji Stari Aerodrom,, bul. Josipa Broza (kod hipermarketa VOLI) tokom mjerena u četiri četrnaestodnevna ciklusa, petnaest dnevnih srednjih vrijednosti PM₁₀ je bilo iznad propisane granične vrijednosti.
- Izračunati 90,4 percentil (vrijednost koja se koristi za ocjenu kvaliteta vazduha PM₁₀ sa aspekta uticaja suspendovanih čestica PM₁₀ kod povremenih-kratkotrajnih mjerena) tokom mjerena na sve tri lokacije u periodu ljetno 2021 - proljeće 2022, godine je bio iznad propisane granične vrijednosti od $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

OZON- O₃

Sve vrijednosti ozona, izmjerene na tri mjerna mesta tokom četiri četrnaestodnevna ciklusa, u periodu ljetno 2021 - proljeće 2022, godine su bile ispod propisane ciljne vrijednosti.

UGLJEN MONOKSID- CO

Sve maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ugljen monoksida, na utvrđenim mjernim mjestima tokom 56-dnevног mjernog perioda su bile ispod propisanih graničnih vrijednosti.

BENZEN- C₆H₆

Na sve tri lokacije, srednje godišnje vrijednosti benzena su bile ispod propisane granične vrijednosti od 5 µg/m³.

SADRŽAJ TEŠKIH METALA U PM₁₀

Na sve tri lokacije, srednje vrijednosti sadržaja olova, kadmijuma, arsena i nikla u suspendovanim česticama PM₁₀ su bile ispod propisanih graničnih-ciljnih vrijednosti.

BENZO(A)PIREN

Srednja godišnja vrijednost benzo(a)pirena predstavljena kao srednja vrijednost sedmičnih uzoraka suspendovanih čestica PM₁₀ na sve tri lokacije u Glavnem gradu bila je iznad propisane ciljne vrijednosti za zaštitu zdravlja,

REZIME

Glavni uzrok zagađenja vazduh urbanih sredina je proizvodnja i upotrebe energije. Tu se u prvom redu naglasak može staviti na individualna ložišta, male kotlarnice za grijanje stambenog i poslovnog prostora kao i na saobraćaj i blizinu industrije gradskim sredinama. Zimski period u većim gradovima često sa sobom nosi i zagađen vazduh. Posledice koje izaziva ovaj ekološki problem često se povezuju sa velikim brojem domaćinstava koji se griju na čvrsta fosilna goriva (drvno i ugalj), ali i sa starijim vozilima i autobusima koji ne ispunjavaju emisione standarde izduvnih gasova. Jedan od razloga svakako mogu da budu i fabrike bez odgovarajućih filtera i termoelektrane. Epizode visokog zagađenja vazduha, u prvom redu suspendovanim česticama (PM₁₀ i PM_{2,5}), su karakteristične za zimske mjesecce, periode kada vremenski uslovi visokog pritiska usporavaju cirkulaciju vazduha donoseći suve, hladne i maglovite noći. Ovi uslovi, često su praćeni i temperaturnim inverzijama (jednostavnije rečeno kada temperatura umjesto da opada sa udaljavanjem od tla raste) što prouzrokuje zadržavanje zagađujućih materija koje su proizvod grijanja, saobraćaja i sličnih izvora, na nivou tla i dovodi do dugotrajnog visokog nivoa njihovih koncentracija.

U Podgorici, u vremenskim periodima, grejne sezone, koncentrisan je gotovo cjelokupan godišnji broj prekoračenja dnevnih srednjih vrijednosti suspendovanih čestica, kako prethodnih godina, tako i u posmatranom mјernom periodu ljetno 2021 - proljeće 2022, godine. Visoke vrijednosti benzo(a)pirena produkta sagorijevanja fosilnih goriva (grijanje, industrija i saobraćaj) prati povećane koncentracije PM₁₀, uobičajene tokom grejne sezone. U zimskim mjesecima se bilježe i visoke vrijednosti oksida azota na svim mјernim pozicijama, što je prouzrokovano zadržavanjem zagađujućih materija u donjim slojevima atmosfere zbog niskih temperatura.

PREDLOG MJERA ZA POBOLJŠANJE KVALITETA AMBIJENTALNOG VAZDUHA U PODGORICI

Predlog mjera je formiran na osnovu rezultata sprovedenog Programa monitoringa vazduha u periodu ljetno 2021, godine-proljeće 2022. godine, kao i tokom mjerena u prethodnim sezonomama.

Imajući u vidu rezultate sprovedenog monitoring Programa, mišljenja smo da u cilju smanjenja emisije suspendovanih čestica, benzo(a)pirena i azotovih oksida, izmijerenih dominantnih zagađujućih materija, prioritet treba dati mjerama koje se tiču smanjenja negativnog uticaja najznačajnijih izvora zagađenja, (grijanja, saobraćaja i industrije):

1. Radikalno poboljšanje javnog transporta i smanjenje automobilskog saobraćaja.

- Važnost i podrška implementaciji plana održive urbane mobilnosti glavnog grada Podgorica.
- Kako je saobraćaj jedan od najvećih izvora zagađenja, potrebno je prilagoditi saobraćajnu infrastrukturu javnom prevozu uz njegovu stimulaciju što bi dovelo do smanjenje korišćenja individualnog automobilskog saobraćaja u gradu.
- Saobraćajnu infrastrukturu prilagoditi održivim vidovima transporta. U transportnim preduzećima promovisati politiku ekološke održivosti, (upravljanje potrošnjom goriva, smanjenje pređenog puta vozila i povćanje iskorišćenja tovarnog prostora vozila, edukaciju vozača, izbor energetski efikasnih vozila, upravljanje preventivnim održavanjem vozila i određivanje eksploatacionog vijeka i otpisa vozila).
- Podrška gradskim prevoznicima, taksi udruženjima, za nabavku vozila sa ekološki čistijim pogonom (hibridna i e- vozila, pogon na autogas).
- Besplatan parking za vozila na električni pogon postavljanje elektropunjača na parking mjestima.
- Uređenje područja grada za nemotorizovan saobraćaj, razvoj pješačkih zona i biciklističke infrastrukture.
- Promocija pješačkog saobraćaja koji omogućuje veću slobodu kretanja kroz grad, pozitivno utiče na zdravlje i smanjenje zagađenja vazduha.
- Uvođenje gradskog sistema iznajmljivanja bicikala koji bi bio besplatan ili subvencioniran od strane lokalne uprave.
- Podizanje procenta zelenih površina u gradskim četvrtima.
- Postavljanje prirodnih, zelenih barijera radi zaštite od prašine i buke. Preporučena politika sadnje: minimum nekoliko posađenih stabala za svako posjećeno.

2. Prelazak sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije

- Kreirati uslove za povećanje udjela obnovljivih izvora energije umesto koršćenja fosilnih goriva.
- Regulacija tržišta ogrjevnog drveta, peleta i drugih izvora grijanja uz uspostavljanje kontrole kvaliteta ovih proizvoda što bi doprinijelo smanjenju emisije štetnih proizvoda sagorijavanja.
- Ohrabrvanje, ekomska podrška i pomoć u zamjeni starih sistema za grijanje sa novim ekološkim, energetski efikasnim rješenjima (zamjena uglja i drveta peletom, biomasom, solarnom energijom).
- Uspostavljanje standarda za uređaje male snage za sagorevanje koji se koriste u domaćinstvima (šporete i peći na čvrsta goriva) u skladu sa Direktivom o ekodizajnu 2009/125/EC.

3. Bolja kontrola zagadivača

- Insistirati da industrijski zagadivači posluju na odgovoran način u pogledu bezbjednosti ljudi i životne sredine.
- Posebnim planom predvidjeti aktivnosti za izmeštanje pojedinih zagadivača iz stambene u industrijsku zonu.
- Promocija Low Carb djelatnosti i strateško ulaganje u ovu oblast.
- Poreske olakšice i drugi potsticaji za privrednike koji bi ulagali u "zelenu" proizvodnju.
- Primjena zakonske regulative kod izdavanja integrisanih dozvola za mala postrojenja.
- Razviti zelenu ekonomiju koja će zapošljavati veći broj ljudi i koja će imati minimalni uticaj na vazduh i životnu sredinu.
- Odustajanje od svih štetnih projekata koji će dodatno zagaditi vazduh.

4. Planiranje izgradnje, upravljanje otpadom i edukativne mjere

- Podržati energetski efikasnu izgradnju i adaptaciju stambenih, poslovnih i društvenih objekata.
- Urbanim planiranjem implementirati ideju o 15-minutnom gradu, unutar kojeg su stanovanje, radna mjesta, javne službe i trgovina dostupni u krugu 15-minutnog hoda.
- Prilikom donošenja urbanističkih planova voditi računa da se projektovanje i izgradnja novih objekata vrši uzimajući u obzir lokalnu ružu vjetrova i time ne ugrožava prirodna cirkulacija i strujanje vazduha kao važan prirodni faktor u prečišćavanju vazduha. Uspostaviti saradnju među nadležnim institucijama iz ove oblasti.
- Raditi na prevenciji nedozvoljenog odlaganja otpada, njegovoj ponovnoj upotrebi i reciklaži, kao i na kompostiranju.
- Podizanje svijesti javnosti o negativnim uticajima sagorijevanja nekih čvrstih materija na kvalitet vazduha, kao što su spaljivanje automobilskih guma, otpadaka, lakiranog drveta, ambalažnog otpada i sl.
- Saradnja sa osnovnim i srednjim školama na teritoriji Crne Gore, kako bi se podigla ekološka svijest kod mlađeg stanovništva, putem promotivnih filmova ili predavanja.
- Promocija i buđenje interesa za učešće omladine i svih zainteresovanih građana u pošumljavanju i ozelenjavanju gradskih oblasti.